



Private Bag X1290, Potchefstroom
South Africa 2520

Mog: +2718 299-1111/2222
Web: <http://www.nwu.ac.za>

Go Sidila Baithuti Maikutlo le Tlhabololo ya Dikgono tsa Bone (Student Counselling and Development [SCD])

Mog: +2718 299-2893
Imeile: concessionspotch@nwu.ac.za

TOKOMANE YA MOKGWATSAMAISO WA DITSHWANELO TSE DI KGETHEGILENG

E tlhabolotswe ka Fer 2020

1. MATSENO

Yunibesiti ya Bokone-Bophirima (YBB) ya Potchefstroom e naya baithuti ba ba nang le mathata mangwe a botsogo a leruri le/kgotsa a nakwana le/kgotsa bogole, bao ba ka nnang ba se ka ba kgona go bontsha bokgoni jo tota ba nang le jone fa ba tlhatlhabiwa semmuso go ya ka ditekanyetso tse di beilweng (tsa semesetara le tsa ditlathlho) tse botlhe ba tlhatlhabiwang ka tsone. Boikaelelo jwa YBB ya Potchefstroom ke go ba naya ditshwanelo tse di kgethegileng tse di sa fetelediwang, tse boikaelelo jwa tsone e leng go fokotsa ditlamorago tse di seng monate tse di bakwang ke mathata a botsogo a ba nang le one le/kgotsa bogole jwa bone, kwantle ga go dira gore ditshwanelo tse di kgethegileng tseo di dire gore ba dire botoka go gaisa baithuti ba bangwe. Boikaelelo jwa tokomane eno ya mokgwatsamaiso ono e kwaletswe baithuti ba ba ntseng jalo ba ba eletsang go dira kopo ya go newa ditshwanelo tse di kgethegileng tseno (e leng go okelediwa nako ya go kwala tlhatlho, go kwalolola mokwalo, go newa thuso e e kgethegileng jj.) ka nako ya diteko le go kwala ditlathlho (go lekolwa semmuso) fa ba ntse ba ithuta kwa YBB ya Potchefstroom. Tokomane eno e kwadilwe jaana tumalanong le Leano la Bosetšhaba la Thutogodimo (Ofisi ya Tona ya Thuto, Tlhakole 2001; Lefapha la Thuto, Lokwalopuso lwa Thuto lwa Matlhagolatsela lwa bo 6: Ditlhoko Tse di Kgethegileng Tsa Thuto (2001); Pholisi ya YBB ya Ofisi ya Setheo ka ga Baithuti ba ba Nang le Bogole, 2014). **Boikarabelo jwa modirakopo ke go buisa tokomane eno ka botlalo le go e tlhaloganya.**

Tokomane eno e na le mekgwatsamaiso ka ga ditshwanelo tse di kgethegileng, go okelediwa nako ya go kwala mmogo le thuso e e oketsegileng e e kgethegileng e baithuti ba e newang. Kakanyetso ya go newa ga bone ditshwanelo tse di kgethegileng le tsamaiso ya tsone kwa YBB (Potchefstroom) ke boikarabelo jwa ofisi ya Yuniti ya Ditshwanelo Tsa ba ba Nang le Bogole (Disability Rights Unit [DRU]) ka fa tlase ga lefapha la Go Sidila Baithuti Maikutlo le Tlhabololo ya Dikgono tsa Bone (SCD) (Kago F18) mme ofisi eno ke yone e tshwanetseng go berekana le dikopo tsothle.

Kopo ya go newa ditshwanelo tse di kgethegileng e laolwa ke mookamedi wa ditshwanelo tse di kgethegileng mme ditshwetso tsa semmuso di dirwa ke phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng. Maloko a Phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng ke baithutatlhaloganyo, bagakolodi ba magoro, modiredi-loago wa DRU (Kago F18, Kantoro G09), le mookamedi wa ditshwanelo tse di kgethegileng. Mo godimo ga moo, phanele e kopa dikgakololo go tswa go badiredi ba kalafi ba ba tlhomilweng malebana le dikopo tsa go tlhatlhobelwa bolwetse fa seno se kgonega. Phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng e sekaseka dikopo tsotlhe tse di tladitsweng tse di amogetsweng ka nako. Ura nngwe le nngwe e tla newa nako e e oketsegileng ka metsotso e le 15 go ya ka fa phanele e bonang go tlhokega ka gone, ntle le fa motho a na le bogole jo bo masisi thata. Phanele e leka go ba naya ditshwanelo tse di kgethegileng tse di sa fetelediwang, mme ke yone e nang le tshwanelo ya go dira tshwetso ya gore a modirakopo a ka amogelwa mo setheong kgotsa ke yone e tla kopang gore a dirwe tlhatlhobo e e kgethegileng (ka ditshenyegelo tse di tla duelelwang ke modirakopo yoo ka boene).

Tetla ya go newa ga gagwe nako e e oketsegileng e ka nna ya gogelwa morago.

Tokomane eno e ka nna ya lejwa e le kaelo ya dirutwa tse dingwe tse di maleba (sk. Baithutatlhaloganyo, dingaka tsa malwetse a tlhaloganyo, kalafi ya go tlhabolola dikgono tsa tiro, dingaka tse di dirang ka ditemotshi tsa kutlo, dingaka tsa malwetse ka kakaretso jj.) ba ba thusang baithuti ka ditirelo tse di rileng ka boikaelelo jwa go netefatsa gore ba tshwanelegela go newa tshwanelo e e kgethegileng. Go ela tlhoko gore a dilo di dirwa ka tsela e e nang le matswela le ka mokgwa o o tshwanang ka dinako tsotlhe, go tlhokega ditokomane tse di nang le dintlha ka botlalo le/kgotsa go tlhokega dipego (**Tsweetswee elang tlhoko gore ke ditokomane dife / dipego dife tse di tlhokegang mo go karolo 6**). Ditshitshinyo mmogo le kgakololo ya badiri ba seporofesenale di a akanyediwa, mme ga di tlame, ka gone tshwetso ya makgaolakang le tshwetso ya go amogelwa ga badirakopo mo setheong e ikaegile ka phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng e e itseng sentle maemo a go rutwang ka fa tlase ga one mo YBB. Le ka motlha phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng ga e kitla e dira tshedimosetso e se na dipholo tsa tlhatlhobo ya bolwetse ka botlalo le/kgotsa tshedimosetso ya tsa kalafi.

Go tshegediwa ga ditshwanelo tse di kgethegileng go tshwanetse ga rulaganngwa go sa ntse go na le nako pele ga bokhutlo jwa ditlhatlhobo tsa semesetara. Matlha a go dira kopo, diforomo tsa go dira kopo, le mekgwatsamaiso di bontshiwa mo teng ga eFundi le mo dipolatelyomong tsa botsalano tsa YBB. **Morago ga matlha a go tswalelwang ka one, ga go kitla go sekasekwa dikop tse dingwe.** Fa moithuti a ise a romela kopo ya gagwe ka letlha le go tswalelwang ka lone leo phanele e tshwereng motlotlo ka lone, a ka nna a romela kopo ya gagwe mo semesetareng se se latelang kgotsa mo ngwageng o o latelang.

Baithuti ba letlelelwa go tlhatlhela boikuelo gabedi kgatllhanong le tshwetso ya go amogelwa mo setheong e e dirilweng ke phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng ka nako ya fa e le baithuti mo YBB. Ba ka dira jalo ka go romela lekwalo la semmuso le le tlhalosang sentle mabaka a go dira

boikuelo, mmogo le bosupi jo bo batlegang, mme ba le romele kwa go mookamedi wa ditshwanelo tse di kgethegileng kwa Kagong F18. Mookamedi o tla isa boikuelo joo kwa phaneleng ya ditshwanelo tse di kgethegileng mme boikuelo joo bo tla sekasekwa mo kopanong e e tllileng go tshwarwa ka letlha le le latelang le phanele e tla bong e tlotla ka ditshwanelo tse di kgethegileng kwa go yone. Tshwetso e e dirilweng ke phanele ke ya makgaolakgang.


Fa e le gore motho o kile a newa ditshwanelo tse di kgethegileng mo nakong e e fetileng, ga go reye gore o tla di newa gape fa a tsenetse thuto ya thešari kwa YBB. Go newa ditshwanelo tseo ke ga nako ya lobaka lwa fa modirakopo a santse a ithutela dikirii ya ga jaanong jaana mo YBB mme **ga go reye gore o tla di newa** fa a dira kopo ya tsone e a e romelang kwa botong ya seporofešenale ya ditlhatlhobo ya bosetšhaba, ya boditšhabatšhaba, e e neilweng tetelelo-semmuso, ya tiro le/kgotsa e e kwa ntle ga YBB.

– TSWEETSWEET PITIKOLOLA TSEBE –

2. MEKGWA-TSAMAIISO: DIKOPO TSA GO NEWA DITSHWANELO TSE DI KGETHEGILENG

Tsweetswee latelela thulaganyo e e tshalosiwang fa tlase e e kgethegileng ya go dira kopo


2.1 DIKOPO TSE DI NTŠHA / DIKOPO TSA NTLHA



– TSWEETSWE E PITIKOLOLA TSEBE –

2.2 FA DITSHWANELO TSE DI KGETHEGILENG DI SA TLHOLE DI DIRA

Fa ditshwanelo tse di kgethegileng di sa tlhole di dira, latelela thulaganyo e e fa tlase:



TSWEETSWEELA TLHOKO gore boikarabelo jwa modirakopo ke go dira kopo e nngwe gape ya ditshwanelo tse di kgethegileng fa lobaka lwa nako lwa ditshwanelo tse di kgethegileng tsa ntlha lo fela. Dikopo tse di tsenngwang morago ga nako ga di kitla di amogelwa, le fa e ka nna tsa baithuti ba ba neng ba neilwe ditshwanelo tse di kgethegileng mo nakong e e fetileng.

3. MATHATA A BOTSOGO A A DIRELWANG KOPO

Lefapha la Go Sidila Baithuti Maikutlo le Kgodiso ya Bokgoni jwa Bone le naya baithuti ditshwanelo tse di kgethegileng le thuso

– TSWEETSWEELA PITIKOLOLA TSEBE –

Bogole Jwa Go sa Bone	Bogole Jwa Go sa Utlwe	Bogole Jwa Go sa Kgone go Bua
Bogole jwa Mmele go akaretsa le Bogole jwa Nakwana (sk. Kgobalo e e masisi ya go robega lebogo)	Bothata jo bo Kgethegileng jwa tsa Kalafi	Bothata jwa Bolwetse jwa Tihaloganyo
	Bothata jwa kgolo ya methapo ya mmele	Bothata jwa kgolo ya methapo ya Boboko

5. TSHEGETSO E BA E NEWANG

Lefapha la Go Sidila Baithuti Maikutlo le Kgodiso ya Bokgoni jwa Bone le tlamela ka thuso e e latelang ya mathata a a umakilweng fa godimo:

EXTENDED WRITING TIME
READER
WRITER
SPELLING CONCESSION
ENLARGED EXAM PAPERS/FONT
ACCESS TO A COMPUTER
BREAKS
USE OF SPECIAL EQUIPMENT
ERGONOMIC CHANGES

TRANSLATION OF THE BOXES ABOVE

NAKO E E OKEDITSWENG YA GO KWALA

MMADI

MOKWADI

GO AMOGELWA GA MOPELETO

DIPAMPIRI TSA TLHATLHOBO TSA MOKWALO/FONTO E KGOLO

GO FITLHELELA KHOMPHIUTHA E E KA DIRISIWANG

6. DITOKOMANE / DIPEGO TSE DI BATLEGANG

Tsweetswee ela tlhoko ditokomane / pego eno e e batlegang ka potlako e e tshwanetseng go pata foromo ya go dira kopo (leba Lenaanethalo 1 fa tlase go bona dilo tse dingwe tse di batlegang malebana le mathata a a rileng a botsogo a a bonweng morago ga go tlhatlhobelwa bolwetse):

- **DIPEGO E SE KA YA NNA TSE DI FETILWENG KE DIKGWEDI DI LE 18**
- Go tla amogelwa fela dipego tse di tswang kwa dingakeng tse di kwadisitsweng tsa malwetse a tlhaloganyo tsa HPCSA, dingaka tse di dirang ka methapo ya mmele, baithutatlhaloganyo, dingaka tse di alafang mathata a puo, ba ba thusang go tlhabolola dikgono tsa tiro, dingaka tse di alafang ka go sidila, dingaka tsa matlho, dingaka tse di alafang marapo le methapo ya mmele, dingaka tse di alafang mathata a kutlo, bomankge ba ba dirang ka kgono ya go utlwa modumo, dingaka tse di alafang malwetse ka kakaretso le bomankge ba bangwe ba tsa kalafi (leba Lenaanethalo 1 le le fa tlase malebana le dintlha tse di kgethegileng tse di amanang le matshwao a bolwetse a a bonweng morago ga go tlhatlhobelwa bolwetse)
- Dipego / ditokomane di tshwanetse go nna le letlha, e le tse di saenilweng, tse di nang le setlhopho se ngaka e kwadisitsweng mo go sone, tse di nang le nomoreikwadiso, nomore ya phaposi e a direlang mo go yone le dinomere tsa go ikgolaganya le ene
- Hisitori ya bolwetse jo bo bonweng morago ga tlhatlhobo / bolwetse e tshwanetse go kwalwa mo dipegong
- Go tshwanetse go kwalwe Letlha la ditlhatlhobo, ditlhatlhobo tse di dirisitsweng le dipholo tsa ditlhatlhobo tseo tse di feletseng ka go umakiwa ga bolwetse gore ke bofe
- Tshedimosetso e e kgethegileng ya mofuta wa bolwetse jo bo bonweng (dipholo tsa diteko) le letlha leo bolwetse bo bonweng ka lone e tshwanetse go akarediwa mo dipegong (supa khouto ya go lemogwa ga bolwetse ya DSM-V / ICD 10)
- Go tshwanetse ga tlamelwa ka dikgatotharabololo tsa nako e e fetileng le dipholo tsa teng
- Go tshwanetse ga tlhalosiwa mofuta wa bolwetse jo bo bonweng morago ga tlhatlhobo, lobaka lwa jone le ditlamorago tse di seng moante tse go ka diregang gore bo nne le tsone
- Go tshwanetse go supuwe ditlamorago tse bolwetse jwa ga jaanong jaana bo tlileng go nna le tsone le ka fa bo ka amang kgono ya modirakopo ka gone gore a se ka a fitlhelela se se lebeletsweng mo go ene mo dithutong
- Go tshwanetse go tlhalosiwa thulaganyo ya kalafi, gore modirakopo o ne a e tsibogela jang le go dirisana jang le thulaganyo ya yone
- Fa e le gore ngaka e ntshitse molemo wa kalafi, go supuwe molemotekanyetso, ditlamorago tse di sa itumediseng tsa one tse di tla amang go ithuta ga gagwe. Modiredi wa tlhokomelo ya pholo

yo o abang molemo wa kalafi o tshwanetse go tlhalosa gore ke eng fa modirakopo a tlhoka go newa nako e e oketsegileng gore e nne e nngwe ya dikgatotharabololo, fa go ka tshitshingwa gore a e newe ka ntlha ya molemo wa kalafi

- Modiredi wa pholo yo o kaileng bolwetse o tshwanetse gore ka tsweetswee a tshitshinye dikgatotharabololo tse di tla thusang modirakopo go kgonana le bogole jwa gagwe, mo godimo ga moo a itsise modirakopo ka ditlhopho tse di farologaneng tsa go lepalepana le bogole/bolwetse jwa gagwe, gore se a se direlwang ga se fela go okelediwa nako
- Pego e nne le pegelokarabo ka ga
 - Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko
 - Ditlhatlhobo tsa boemo jwa tlhaloganyo
 - Dibako tsa bolwetse (dipego tsa kalafi jj.)
 - Dipotsolotso ka tsa kalafi
- Go tshwanetse go tlamelwe ka hisitori ya ditshwanelo tse di kgethegileng tse a kileng a di newa mo nakong e e fetileng, le ditokomane tse di maleba tse di tlhalosang gore e ne e le ditshwanelo tsa mofuta ofe tse di kgethegileng tse a neng a di neilwe
- Phanele e sekaseka dipego di le mmalwa / bosupi e bile e kgona go kopa pego ya mankge wa tsa kalafi, e e tla duelelwang ke modirakopo
- Modirakopo ga a kitla a newa ditshwanelo tse di kgethegileng fela ka ntlha ya go bo modiredi wa tsa kalafi wa poraefete a mo neile setefikeiti sa kalafi (mme se tla ntshiwa fa fela go tlhagile kgobalo e e masisi / bogole jwa nakwana, sk, go robega letsogo le go tla tlhokwang bosupi jwa go robega ga lone jwa di X-ray mo godimo ga go newa setifikeiti sa kalafi)

Lenaanethalo le le fa tlase (Lenaanethalo 1) le tlhalosa dipatlafalo tse dingwe go ya ka malwetse a mangwe a a farologaneng:

– TSWEETSWE E PITIKOLOLA TSEBE –

Lenaanethalo 1: Ditokomane tse di batlegang tsa bogole bongwe le bongwe

MOFUTA WA BOGOLE	DIPATLAFALO TSA TLHATLHOBO YA BOLWETSE
Bogole Jwa Go sa Bone	Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo go tswa go Ngaka ya Matlho / Dingaka Tse di Alafang Marapo le Mathata a Mmele go akaretsa le dipatlafalo jaaka di tlhalositswe go karolo 6 Go ka nna ga tsenngwa le dipego tse dingwe tsa kgono ya go buisa
Go sa utlwe	Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo go tswa go Ngaka e e Alafang Mathata a Kutlo / Mankge yo o Dirang ka Kgono ya go Utlwa Modumo go akaretsa le dipatlafalo jaaka di tlhalositswe go karolo 6 Akaretsang le bosupi, fa go direga gore bomasisi jwa bolwetse e nne jo e leng gore didirisiwa tse di thusang go lepalepana le bolwetse le/kgotsa dikgatotharabololo ga di a lekana, mme go tlhokega gore motho a newe ditshwanelo tse di kgethegileng. Tsweetswee supang ka tsela e e utlwalang sentle mo foromong ya go dira kopo gore go tlhokega thuso efe

Go sa kgone go bua sentle	Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo go tswa go Ngaka e e Alafang Mathata a Puo / mankge wa tsa kalafi go akaretsa le dipatlafalo jaaka di tlhalositswe go karolo 6 Tsweetswee supang ka tsela e e utlwalang sentle mo foromong ya go dira kopo gore go tlhokega thuso ya ditshwanelo dife tse di kgethegileng
Mathata a a Kgethegileng a tsa Kalafi	Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo go tswa go ngaka ya malwetse ka kakaretso (general practitioner [GP]) mankge wa tsa kalafi go akaretsa le dipatlafalo jaaka di tlhalositswe go karolo 6 Tsweetswee tlamelang ka bosupi jo bo lekaneng, sk. Di X-ray, kgatoharabololo ya go alafa, molemo wa kalafi o o ntshitsweng ke ngaka jj, mo godimo ga pego ya ngaka / mankge
Bogole jwa mmele bo akaretsa bogole jwa nakwana (sk. Kgobalo ya letsogo) le ya leruri	<p>Bogole jwa leruri: Pego ya mankge go ya ka dipatlafalo tse di tlhalositsweng go karolo 6 (sk. pego ka ga methapo ya mmele, pego ya ngaka e e alafang ka go sidila jj.)</p> <p>Bogole jwa nakwana: Pego ya bolwetse jo bo bonweng go ya ka dipatlafalo tse di tlhalosiwang go karolo 6 e e tswang go GP / mankge wa tsa kalafi, ka bosupi jo bo oketsegileng (di X-ray jj.)</p> <p>Tsweetswee ela tlhoko: Fa o na le bogole jwa nakwana, tsweetswee romela kopo ya go newa ditshwanelo tse di kgethegileng ka bonako fela fa o sena go gobala le/kgotsa fa o boela kwa dithutong tsa gago.</p>
<p>Bolwetse jwa methapo:</p> <p>Dikgoreletsi tse di rileng tsa go ithuta tse di tlhalositsweng (mmetshe, go buisa, le go kwala)</p>	<p>Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo ya go lemogwa ga bolwetse e e tswang kwa ngakeng e e dirang ka methapo ya mmele / ngaka ya malwetse a tlhaloganyo / baithutatlhaloganyo ba tsa kalafi-, ba tshidilomaikutlo-, ba thuto go ya ka DSM-V, go akaretsa le dipatlafalo tse di tlhalosiwang go karolo 6</p> <p>Ditokomane dipe tse dingwe tse di tshegetsang bosupi tse di amanang le ka fa modirakopo a ikutlwang ka gone le bolwetse jo a fitlhetsweng a na le jone, sk. pego ya ngaka e e alafang mathata a puo / ngaka e e tlhabololang dikgono tsa tiro / ngaka e e alafang ka go sidila (tse di ka akaretsang ditlhatlhobo tse di umakiwang fa tlase)</p> <p>Pego e nne le pegelokarabo ka ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko ● Ditlhatlhobo tsa boemo jwa tlhaloganyo (leba dikarolo tse di tshwanetseng go lejwa tse di fa tlase) ● Dibako tsa bolwetse (dipego tsa kalafi, dipego tsa sekolo jj.) ● Tshedimosetso ka ga boemo jwa gagwe jwa botshelo le bosupi jwa teng, hisitori ka bolwetse jwa gagwe ● Dipotsolotso ka tsa kalafi <p>Tshekatsheko e tshwanetse go akaretsa Dikarolo tse di latelang (ditlhatlhobo tsa bokgoni jwa go akanya; tse di tsamaisanang le mophato o ba leng mo go one, le go tsamaisana sentle le dingwaga tsa bone le Mmetshe o ka tlwaelo ba o dirang-, Ditlhatlhobo tsa Go buisa-, le go Kwala; Ditlhatlhobo tsa dipholo tse di bontshang gore motho a ka tswa a itira e kete o a lwala; ditlhatlhobo tsa go dira ga methapo ya</p>

mmele le tlhaloganyo) mme e ka akaretsa tlhatlhobo e e supilweng fa tlase (tsweetswee re neye leina la tlhatlhobo, dipholo le tlhaloso):

Ditlhatlhobo tsa kgono ya go dirisa tlhaloganyo:

- Sekale sa ga Wechsler sa Go Lekanya Botlhale jwa Mogolo (Wechsler Adult Intelligence Scale [WAIS])
- Senior South African Individual Scale-Revised (SSAIS-R)

Tse di tsamaisanang le mophato o ba leng mo go one, le go tsamaisana sentle le dingwaga tsa bone le Mmetshe o ka tlwaelo ba o dirang-, Go Bala-, Mopeleto- le ditlhatlhobo tsa go Kwala:

- Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)
- Rapid Automatized Naming (RAN) le Rapid Alternating Stimulus Test (RAS)
- Teko ya go buisa le go peleta:
 - Teko ya go buisa mafoko motsotso o le mongwe
 - Teko ya Go Buisa e e Diretsweng Mophato o o Rileng
 - Teko ya mopeleto e e beetsweng ditekanyetso tse di tshwanang ya ga Schonell
- Teko ya ga Stark-Griffin ya Tlhatlhobo ya Bolwetse jwa Go sa Kgone go Buisa le go Peleta (Dyslexia)
- Teko ya Go Tlhatlhobela Bagolo Bolwetse jwa Go sa Kgone go Buisa le go Peleta (Dyslexia)
- Teko ya Go Lemoga Mafoko ka Bonako le go Lemoga Mebala ka Bonya
- Tlhatlhobo e e Tseneletseng ya Mokwalo o o Bonako wa Seatla 17+ (DASH 17+)
- Lenaanetlhatlhobo la Puisano la Bagolo (CC-A)
- Patlisiso ka Mekgwa ya Go Ithuta le Maikutlo ao a a Bontshang (SSHA)

Ditlhatlhobo tse di bontshang gore motho a ka tswa a itira e kete o a lwala

- Teko ya go Bala Marontho (Dot Counting Test [DCT])
- Teko ya go Bona Gore a Motho o Itira e kete o Lwala Tlhaloganyo (Test of Memory Malingering [TOMM])
- Porofaele e e Supang Gore a Bothata jwa Motho ke jwa Boammaaruri (Validity Indicator Profile [VIP])
- Teko ya B
- Teko ya Ntlha ya bo 15 ya ga Rey – ka Foromo ya go e Lemoga

Ditlhatlhobo tsa go dira ga methapo ya mmele le tlhaloganyo:

- Tirisano mmogo fa gare ga pono le tsamaiso ya dikarolo tsa mmele ya ga Beery (Visual-Motor Integration [VMI])
- Teko-Tlhaloganyo ya ga Bender ya Tlhatlhobo ya Pono le ya Tsamaiso ya Methapo
- Teko ya Setshwantsho se se Raraaneng sa ga Rey sa Osterrieth (Rey-Osterrieth Complex Figure Test [ROCFT])

	<p>Diteko tse dingwe tse di itsiweng kwa dinageng di sele le tsone di ka nna tsa akanyediwa fa go ka nna le mabaka a go di sekaseka (go tshwanetse go ntshiwe lebaka la teng)</p>
<p>Bolwetse jwa methapo:</p> <p>Bothata jwa go sa Kgone go Tlhoma Mogopolo (Attention Deficit Disorder [ADD]) / Bothata jwa go sa Kgone go Tlhoma Mogopolo ka Ntlha ya Botlhaga Jo bo Feteletseng (Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD])</p>	<p>Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo ya go lemogwa ga bolwetse e e tswang kwa ngakeng e e dirang ka methapo ya mmele le/kgotsa ngaka ya malwetse a tlhaloganyo go ya ka dipatlafalo tse di tlhalositsweng go karolo 6. Tlhaloso ya gore go lemogilwe leng gore modirakopo o na le bolwetse, ngaka e ne ya mo naya kalafi/molemo ofe wa kalafi, molwetse o tsere lobaka lo lo kae a dirisa molemo wa kalafi, a o nnile le ditlamorago tse di sa itumediseng, kalafi/molemo wa kalafi o ne wa atlega go le go kana kang, ke eng fa a tlhoka go newa ditshwanelo tse di kgethegileng mo godimo ga go newa kalafi/molemo wa kalafi, bolwetse bo tlele go mo ama jang mo isagweng jj.</p> <p>Tokomane epe e nngwe ya tsa kalafi e e ka tswang e le botlhokwa e e amanang le ka fa modirakopo a ikutlwang ka gone, sk, ya tsa kalafi-, ya go sidilwa maikutlo-, ya moithutatlhaloganyo wa tsa thuto yo o tlhatlhibileng modirakopo go bona gore a o na le ADD/ADHD kgotsa pego ya ngaka e e tlhabololang dikgono tsa tiro</p> <p>Fa e le gore modirakopo o ile a tlhatlhibiwa ke GP mme ya fitlhela bolwetse mo go ene mme modirakopo a bo a sa ikgolaganye le ngaka ya malwetse a a kgethegileng kgotsa ya tsa kalafi-, ya go sidilwa maikutlo-, ya moithutatlhaloganyo wa tsa thuto, tsweetswee dirang tlhatlhobo ya go sekaseka boemo jwa gagwe mme lo ntshe pego ka ene.</p> <p>Pego e nne le pegelokarabo ka ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko ● Ditlhatlhobo tsa boemo jwa tlhaloganyo (leba fa tlase) ● Tshedimosetso-tlaleletso (batsadi, barutabana ba nako e e fetileng, motlhabolodi wa dikgono tsa tiro, ngaka e e alafang mathata a puo, ngaka e go ikgolaganngwang le yone) ● Tshedimosetso ka ga boemo jwa gagwe jwa botshelo le bosupi jwa teng, hisitori ka bolwetse jwa gagwe ● Dipotsolotso ka tsa kalafi <p>Tshekatsheko e tshwanetse go akaretsa Dikarolo tse di latelang (ditlhatlhobo tsa bokgoni jwa go akanya; Tse di tsamaisanang le mophato o ba leng mo go one, le go tsamaisana sentle le dingwaga tsa bone le ditlhatlhobo tsa ka gale tsa go tlhatlhoba bolwetse-, Ditlhatlhobo tse pego ya tsone e bontshang gore motho a ka tswa a itira e kete o a lwala; Ditlhatlhobo tsa go dira ga methapo ya mmele le tlhaloganyo; Ditlhatlhobo tsa Mekgwa ya Botho) e bile di ka nna tsa akaretsa ditlhatlhobo tse di fa tlase fano (tsweetswee re neye leina la tlhatlhobo, dipholo le tlhaloso):</p> <p>Ditlhatlhobo tsa kgono ya go dirisa tlhaloganyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sekale sa ga Wechsler sa Go Lekanya Botlhale jwa Mogolo (WAIS)

- Go Tlhabololwa ga Sekale-Tekanyo sa Bagodi mo Aforikaborwa (Senior South African Individual Scale-Revised [SSAIS-R])

Graded, correctly aged and normed diagnostic assessments: Se se tsamaisanang le mophato o ba leng mo go one, le go tsamaisana sentle le dingwaga tsa bone le ditlhatlhobo tse ka tlwaelo go dirisiwa tsone tsa go tlhatlhoba bolwetse:

- Sekale sa Go Tlhome Maduo a Bagolo sa ga Conners sa ADHD (Conners Adult ADHD Rating Scale [CAARS])
- Tshkatsheko ya Pego ya Sekale ya Bagolo ya go Itshekatsheka ya ADHD (Adult Self Report Scale Screener for ADHD [ASRS])
- Dikale tsa ga Brown tsa Bothata jwa go sa Kgone go Tlhome Mogopolo (baša ba dingwaga tsa bolesome le bagolo)

Tsweetswee ela tlhoko gore ditlhatlhobo tseno tsa go ipega gore o fitlhetswe o na le bolwetse bofe di tshwanetse go dirisiwa malebana le ditlhatlhobo tse di ntshang pego e e bontshang gore motho a ka tswa a itira e kete o a lwala (diteko tsa go netefatsa matshwao a bolwetse)

Ditlhatlhobo tse di bontshang gore motho a ka tswa a itira e kete o a lwala:

- Teko ya go Bala Marontho (Dot Counting Test [DCT])
- Teko ya go Bona Gore a Motho o Itira E kete O Lwala Tlhaloganya Tekeletso 1 (Test of Memory Malingering [TOMM])
- Porofaele e e Supang Gore a Bothata jwa Motho ke jwa Boammaaruri (Validity Indicator Profile [VIP])
- Teko ya B
- Teko ya Ntlha ya bo 15 ya ga Rey – ka Foromo ya go e Lemoga
- Teko ya ga Victoria ya go Netefatsa Matshwao a Bolwetse (Victoria Symptom Validity Test [VSVT])
- Teko ya go Netefatsa Gore a Matshwao a Bolwetse a Boammaaruri

Ditlhatlhobo tsa go dira ga methapo ya mmele le tlhaloganyo:

- Teko-Tlhaloganyo ya ga Beery ya Tlhatlhobo ya Pono le ya Tsamaiso ya Methapo ya Mmele (Beery Visual-Motor Integration [VMI])
- Teko-Tlhaloganyo ya ga Bender ya Tlhatlhobo ya Pono le ya Tsamaiso ya Methapo ya Mmele
- Teko ya Dipalo Tse di Raraaneng y ga Rey-Osterrieth (Rey-Osterrieth Complex Figure Test [ROCFT])
- Teko ya Go Lemoga Mafoko ka Bonako le go Lemoga Mebala ka Bonya
- Diteko tsa Kgono ya Go Tlhome Mogopolo Lobaka

Ditlhatlhobo tsa Mokgwa wa Botho:

	<ul style="list-style-type: none"> • Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (MMPI®-2) le/kgotsa Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form® (MMPI-2-RF®) • Diteko tsa Mekgwa ya Botho le Botsogo jwa Tlhaloganyo (Personality Assessment Inventory [PAI]) <p>Diteko tse dingwe tse di itsiweng kwa dinageng di sele le tsone di ka nna tsa akanyediwa fa go ka nna le mabaka a go di sekaseka (go tshwanetse go ntshiwe lebaka la teng)</p>
<p>Bolwetse jwa methapo: A mangwe</p>	<p>Pego e e maleba ya dintlha ka botlalo ya go lemogwa ga bolwetse (go ya ka DSM-v) e e tswang kwa ngakeng e e dirang ka methapo ya mmele / ngaka ya malwetse a tlhaloganyo / baithutatlhaloganyo ba tsa kalafi-, ba tiro ya tshidilomaikutlo-, ba thuto / mankge yo o maleba wa tsa kalafi go akaretsa le dipatlafalo tse di tlhalosiwang go karolo 6</p> <p>Ditokomane dipe tse dingwe tse di tshegetsang bosupi tse di amanang le ka fa modirakopo a ikutlwang ka gone le bolwetse jo a fitlhetsweng a na le jone, sk. pego ya ngaka e e alafang mathata a puo / ngaka e e tlhabololang dikgono tsa tiro / ngaka e e alafang ka go sidila</p> <p>Pego e nne le pegelokarabo ka ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko • Ditlhatlhobo tsa boemo jwa tlhaloganyo • Dibako tsa bolwetse (dipego tsa kalafi jj.) • Tshedimosetso ka ga boemo jwa gagwe jwa botshelo le bosupi jwa teng, hisitori ka bolwetse jwa gagwe • Dipotsolotso ka tsa kalafi
<p>Mathata a a Kgethegileng a Bolwetse jwa Tlhaloganyo:</p> <p>Mathata a go fetofetoga maikutlo / a a amanang le tlhobaelo</p>	<p>Ga go na bolwetse bope jwa tlhaloganyo jo bo alafiwang ka katlego (ka molemo wa kalafi le/kgotsa molemo wa mathata a tlhaloganyo le/kgotsa ka mokgwatsamaiso ope o mongwe) jo bo ka dirisiwang jaaka lebaka la go newa ditshwanelo tse di kgethegileng</p> <p>Fa kalafi e ka lebega e sa atlega, ngaka (sk. ngaka ya malwetse a tlhaloganyo) e tshwanetse go supa seno ka go kwala gore ke eng fa kalafi e sa atlega, go akanyeditswe melemo efe e sele, gore bolwetse bo ama jang go kwala teko kgotsa tlhatlhobo, ke eng fa a tshwanetse go newa nako e e oketsegileng ya go kwala teko kgotsa tlhatlhobo, gore nako e e oketsegileng ya go kwala diteko le ditlhatlhobo e tshwanetse ga tsewa jaaka tsela ya go mo thusa, mmogo le nako e e fopholeditsweng ya ka fa bolwetse bo tla amang modirakopo ka yone mo isagweng</p> <p>Lekwalo le le tswang kwa ngakeng ya malwetse a tlhaloganyo le le nang le tshedimosetso e e latelang: Tlhaloso ya gore go lemogilwe leng gore modirakopo o na le bolwetse, ngaka e ne ya mo naya kalafi/molemo ofe wa kalafi, molwetse o tsere lobaka lo lo kae a dirisa molemo wa kalafi, a o nnile le ditlamorago tse di sa itumediseng tsa molemo wa kalafi jj. Ditokomane dipe tse dingwe tsa kalafi tse di ka tswang di le botlhokwa tse di amanang le ka fa modirakopo a ikutlwang ka gone</p>

	<p>Lekwalo le le tswang go moithutatlhaloganyo wa tsa kalafi kgotsa yo o sidilang baithuti maikutlo (pego ya kgatelopele ya kalafi) go akaretsa le tshedimosetso e e amanang le boikemisetso, lobaka lwa nako le kgatelopele e e dirilweng ka nako ya kalafi, ditshwaelo ka kakaretso tsa ka fa modirakopo a ikutlwang ka gone.</p> <p>Fa modirakopo a ise a bone moithutatlhaloganyo wa tsa kalafi kgotsa yo o sidilang badirakopo maikutlo mo dikgweding di le 3-6 tse di fetileng, tsweetswee dira gore go dirwe tshekatsheko ya go bona gore tlhaloganyo ya modirakopo e dira jang mme o romele pego ka gone</p> <p>Pego e nne le pegelokarabo ka ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko ● Ditlhatlhobo tsa boemo jwa tlhaloganyo (leba fa tlase) ● Dibako tsa bolwetse (dipego tsa kalafi jj.) ● Tshedimosetso ka bolwetse jwa gagwe, hisitori ya jone ● Dipotsolotso ka tsa kalafi <p>Tshekatsheko eno e ka nna ya akaretsa ditlhatlhobo tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lenaane-itlhatlhobo la go Tshwenyega Thata mo Tlhaloganyong / La go Tlhobaela ● Sekale sa Go Tshwenyega Thata mo Tlhaloganyong, Tlhobaelo le Seterese di bontsha selekanyo sa nomore ya 42 kgotsa ya 21 ● MMPI-2-RF® / MMPI®-2 KGOTSA Millon® Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMII®-III) ● Lenaane-3 la Tlhatlhobo ya Mekgwa ya Botho la NEO (NEO Personality Inventory-3) (NEO PI-3™) KGOTSA Lenaane 16 la Dipotso tsa Patlisisomaikutlo ka Mekgwa ya Botho (16 Personality Factors Questionnaire [16PF]) ● Thematic Apperception Test (TAT) ● Thla Setshwantsho sa motho (Draw-a-person [DAP]) / Setshwantsho sa Lelapa sa Tsamaiso ya Dikarolo Tsa Mmelel (Kinetic Family Drawing [KFD]) ● PAI ● Lenaane la Tlhatlhobo ya Go Bona Gore a Motho o Itira E kete O a Lwala (Structured Inventory of Malingered Symptomatology [SIMS]) ● Dilo tsa Kalafi Tse di Etsweng Tlhoko <p>Diteko tse dingwe tse di itsiweng kwa dinageng di sele le tsone di ka nna tsa akanyediwa fa go ka nna le mabaka a go di sekaseka (go tshwanetse go ntshiwe lebaka la teng)</p>
<p>Bothata jwa kgolo ya methapo ya Boboko</p> <p>Kgobalo e e Setlhogo ya Boboko (Traumatic Brain Injury [TBI])</p> <p>/</p>	<p>Lekwalo go tswa go ngaka e e dirang ka methapo ya mmele / ngaka e e arang methapo ya mmele / ngaka ya malwetse a tlhaloganyo le le nang le tshedimosetso ya gore go lemogilwe leng gore modirakopo o na le bolwetse, ngaka e ne ya mo naya kalafi/molemo ofe wa kalafi, molwetse o tsere lobaka lo lo kae a dirisa molemo wa kalafi, molemo wa kalafi o mo tsaya jang, a o nnile le ditlamorago tse di sa itumediseng tsa molemo wa kalafi jj.</p>

- Pele ditirelo tsa seporofeshenale di dirwa ka mokgwa ono, go tla tlhokega tumelelo ka kitso e e tla umakang dilo tse di latelang:
 - a) go senolwa ga tshedimosetso e e amanang le bolwetse/bogole, dipego tsa bolwetse jo bo bonweng morago ga tlhatlhobo, tshedimosetso ya kgatelopele mo dithutong tsa akatemi e e yang kwa senthareng e go kwalelwang ditlhatlhobo kwa go yone le kwa phaneleng e e abang ditshwanelo tse di kgethegileng, mmogo le kwa mookameding wa ditshwanelo tse di kgethegileng, kwa mookameding wa yuniti ya ditshwanelo tsa ba ba nang le bogole, maloko a phanele ya ditshwanelo tse di kgethegileng, batsamaisi ba legoro, maloko a a tshwanelegang a baakatemi le kwa lefapheng la go kwalwa ga ditlhatlhobo;
 - b) Mookamedi wa ditshwanelo tse di kgethegileng- le/kgotsa leloko la phanele, batsamaisi ba legoro, mmogo le Mookamedi wa yuniti ya ditshwanelo tsa ba ba nang le bogole go ikgolaganya le (ba)porofeshenale ba ba umakilweng mo dipegong tse di ntshitsweng go bona tshedimosetso go ya pele le/kgotsa go netefatsa gore pego e boammaaruri fa go ka tswa go sena setempe mo pegong;
 - c) go senolwa ga mofuta wa ditshwanelo tse di kgethegileng le lobaka lwa tsone fa di sena go abiwa ke tsamaiso ya mo teng ga YBB le ditokomane tsa mo teng ga setheo (jaaka direkoto tsa baithuti jj.)

Go bona tshedimosetso go ya pele e o ka nnang wa e tlhoka, tsweetswee ikgolaganye le mookamedi wa yuniti ya ditshwanelo tsa ba ba nang le bogole kwa lefapheng la Go Sidila Baithuti Maikutlo le Kgodiso ya Bokgoni jwa Bone.